

# JORNALET de TÒTAUR

*lo pichon taur-lou pichoun taur*

# JORNALET de TOTAUR

Per pas que lei gròs nulàs  
morriguèsson colhons

à gratis sus la telaranha = @ internet

[dr.digloss@orange.fr](mailto:dr.digloss@orange.fr)

Redaccion : ATAIE 28 carriera Gambetta 13110 Lo Pòrt de Boc:

04 42 06 21 20

## AVERTIMENT

Dins aqueu n°2 l'istòria de Tòtaur sarà escrich en GRAFIA MISTRALLENCA per memòria de sa desdpartida 100 ans fachs.

*Dans ce n° 2 l'histoire de Totaur sera écrite en GRAPHIE MISTRALIENNE pou se souvenir de son départ il y a 100 ans.*

## CÒPS de BANAS

Palatz de « La Cultura » o barjacatz que « dei « cuturas » vengudas d'en pertot e d'enluòc, levat de la nòstra naissuda dins Miegjorn 1.000 ans fachs?

Siatz de Provençaus de pichòta raça e tant solament de PACA, arrapats ais poders, nacionau, regionaus e locaux.

Ò vosautres que senhorejatz leis modernes temples de pas gaire, teatres, cinemas, mediatècas, ostaus de la "cultura", eca... que son pas à vos e mespresatz una cultura e un lenga de mai de 1.000 ans e que bastiguèron tot lo

nòstre patrimòni que faguetz orguelhosament visitar. mai sensa pas jamai fare ausir la lenga nòstra ai "pacalians" desconoissents

de la nòstra cultura e abestesits de colhonadas 'made in USA'

Ò vosautres qu'avetz pas sachut venir de vertadiers Provençaus e siatz restats « d'estrangiers dau dedins » ! vos fau saupre que ren es perdut ; es encara l'ora de venir Provençaus per que l'avenidoira vos faguèsse pas lo repròchi d'aguer estats de «**culturicids**»



## **Traduction en franchimand,**

*Parlez-vous de « La Culture » ou bavardez-vous des ‘cultures’ venues de partout et de nulle part, sauf de la nôtre née dans le Midi il y a 1.000 ans ?.*

*Vous êtes des provençaux de petite race, et seulement de PACA, agrippés aux pouvoirs, national, régionaux et locaux.*

*Ô vous qui gouvernez les si récents et modernes temples : théâtres, cinémas, médiathèques, maisons de “culture”, etc... qui ne sont pas à vous, et méprisez une culture et une langue qui ont plus de 1.000 ans et qui bâtirent tout notre patrimoine que vous faites orgueilleusement visiter, mais sans jamais faire entendre la Lenga Nòstra, à de ‘pacaliens’ ignorants de notre culture et abêtits par de couillonnades ‘made in USA’*

*Ô vous qui n’avez pas su devenir de vrais Provençaux et êtes restés des “étrangers du dedans” n il vous faut savoir que rien n’est perdu, qu’il est encore l’heure de le devenir. Afin que les futures générations ne vous accusent pas d’avoir été des « **culturicides** »!*